
(Podnosilac zahtjeva)

**Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo
Ul. Đoke Mazalića br. 3
71000 Sarajevo**

APLIKACIJA ZA POSLODAVCA

za učešće u Programu „Obuka kroz rad kod poznatog poslodavca“

1. PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA

- Naziv, sjedište i adresa _____
- tel/fax/e-mail i kontakt osoba _____
- šifra/vrsta djelatnosti _____
- identifikacioni broj _____
- ovlaštena osoba _____
- vlasništvo _____
- broj zaposlenih na dan podnošenja aplikacije _____

2. Broj nezaposlenih osoba koje poslodavac planira obučavati kroz rad po programu _____

3. Izjavljujem da poslodavac, podnosilac zahtjeva (obavezno zaokružiti):

a) jeste PDV obveznik

b) nije PDV obveznik

4. Naziv i vrsta obuke _____

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su gore dati podaci istiniti, te da kao ovlaštena osoba potpisujem aplikaciju.

M.P.

(potpis ovlaštene osobe)

ODLUKA O IMENOVANJU MENTORA
Za Program „Obuka kroz rad kod poznatog poslodavca“

Napomena: Odluka mora sadržavati kraću biografiju sa opisom stručne osposobljenosti imenovanog mentora za konkretne poslove za koje se sufinansirana osoba obučava kroz rad.

M.P.

(potpis ovlaštene osobe)